
/ ime i prezime /

/ mail adresa /

/ JMB /

/ nacionalnost /

/ adresa stanovanja /

/ kontakt telefon – fiksni i mobilni /

Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Ul. Fra Šimuna Filipovića br. 2.

Brčko distrikt BiH

Predmet : Prijava na Javni poziv po Programu samozapošljavanja na području Brčko distrikta BiH u 2024. godini

Podnosim Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikt BiH, prijavu po Programu samozapošljavanja na području Brčko distrikta BiH u 2024. godini:

1.
 - a) kao lice koje se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, povodom objavljenog Javnog poziva, i uz istu dostavljam Izjavu o ispunjavanju uslova iz Javnog poziva;
 - b) kao lice koje se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, povodom objavljenog Javnog poziva, a prošao/la sam obuku koja je organizovana po Programu samozapošljavanja u 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022. ili 2023. godini, i uz istu dostavljam Izjavu o ispunjavanju uslova iz Javnog poziva;
(molimo, zaokružite godinu u kojoj ste prošli obuku)
2. kao lice koje je registrovalo poslovnu djelatnost u 2024. godini, do dana objavljanja Javnog poziva po Programu, povodom objavljenog Javnog poziva i uz istu dostavljam Izjavu o ispunjavanju uslova iz Javnog poziva.
3. kao lice koje je apliciralo po Programu samozapošljavanja na području Brčko distrikta BiH u 2023. godine i koje je predalo poslovni plan, ali mi nisu odobrena sredstva, i uz istu dostavljam Izjavu o ispunjavanju uslova iz Javnog poziva.

/ Potpis podnosioca prijave /

Brčko distrikt BiH, _____ 2024. godine

IZJAVA

o ispunjavanju uslova iz Javnog poziva za prijavu na Program samozapošljavanja na području Brčko distrikta BiH u 2024. godini

Ja, _____, rođen/a _____,
(ime, ime roditelja, prezime) (datum i mjesto rođenja)

stručna sprem-a-stepen _____, zanimanje _____, dajem sljedeću

IZJAVU

(Molimo, zaokružite broj ispred navoda koji potvrđujete ovom izjavom.)

1. da imam prijavljeno prebivalište na području Brčko distrikta BiH, najkraće od 31.12.2019. godine;
2. da se nalazim na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH;
3. da pokrećem/pokrenuo/la sam biznis iz djelatnosti proizvodnje, zanatstva i usluga (osim trgovine i ugostiteljstva) za lica iz poglavlja 2. stav (1) Javnog poziva;
4. da nemam suvlasničke dijelove u firmama ;
5. da nisam član upravnog i nadzornog odbora u javnom preduzeću ili javnoj ustanovi ;
6. da se protiv mene ne vodi krivični postupak ;
7. da sam navršio/la 18 godina ;
8. da nisam ja, ili član mog domaćinstva, (suprug/supruga, djeca ili roditelji) već koristio sredstva po Programu samozapošljavanja, (osim u slučaju da je ugovor o samozapošljavanju istekao) i da ukoliko ostvarim podsticajna sredstva po ovom Programu neću obavljati istu djelatnost koju sam obavljao/la, to jest onu koju je obavljao neko od članova mog domaćinstva i za istu, takođe, ostvario podsticajna sredstva (u slučaju da je ugovor o samozapošljavanju istekao);
9. da ču kao aplikant kome su sredstva odobrena po Programu, a koji u momentu objave Javnog poziva nisam već imao/la registrovanu djelatnost dužan/na da najmanje dvije godine od dana izdavanja sudskog rješenja o osnivanju poslovnog subjekta, aktivno obavljam djelatnost za koju sam registrovan,
10. da ču kao aplikant kome su sredstva odobrena po Programu, a koji već imam registrovanu djelatnost, dužan da najmanje dvije godine od potpisivanja ugovora, aktivno obavljaju djelatnost za koju sam registrovan,
11. da ču redovno izmirivati obaveze po osnovu poreza i doprinosa ;
12. da ču, ukoliko moj program bude podržan, dostaviti Rješenje o registraciji, obavještenje o statističkom razvrstavanju, kopiju kartona deponovanog/ih potpis/a ovlaštene/ih lica u poslovnoj banci na koju će sredstva biti uplaćivana;
13. da ču podsticajna sredstva po Programu samozapošljavanja na području Brčko distrikta BiH, koristiti saglasno poslovnom planu i dinamici aktivnosti iz poslovnog plana za šta se obavezujem da ču Zavodu dostavljati validnu materijalno-finansijsku dokumentaciju i dr.,
14. da nisam u periodu od 12 mjeseci, prije objavljivanja Javnog poziva, odjavio/la registrovanu djelatnost;
15. da sam upoznat/a da ako, kao korisnik sredstava ne ispoštujem ugovorne obaveze, neću moći učestvovati u programima zapošljavanja koji se finansiraju iz Budžeta Brčko distrikta BiH, u narednih pet godina.

16. da sam dužan/na vratiti cijelokupan iznos dobijenih sredstava ukoliko, kao korisnik sredstava, ne ispoštujem ugovorne obaveze.
17. da sam saglasan/na sa prikupljanjem, čuvanjem i objavljivanjem mojih ličnih podataka i podataka o djelatnosti koju sam registrovao/la, i/ili dokumenata od strane Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, u bilo koje svrhe u vezi sa informisanjem, savjetovanjem, anketiranjem, istraživanjem, uključujući proslijedivanje podataka, od strane Zavoda trećim licima u, gore, pomenute svrhe.
18. da preuzimam obavezu da Zavodu, i nakon isteka ugovorne obaveze, a na traženje Zavoda, dostavim podatke koji će omogućiti obradu, kontrolu i analizu sa ciljem sagledavanja efekata realizovanih sredstava po ovom Programu.

Ovu izjavu dajem pod punom odgovornošću, po svojoj slobodnoj volji, bez prinude prijetnji i pritisaka i kao takvu smatram je za svoju.

Izjavu dao/la : _____

(potpis davaoca izjave)

JMB : _____

Broj lične karte : _____

Izdata od : _____

NAPOMENA:

Želim da Zavod pisanu korespondenciju prema meni realizuje na sljedećem pismu:

(Zaokružiti)

a) latinica,

b) čirilica.